

# Vuk'uzenzele



Produced by Government Communications (GCIS)

English/Sepedi

| Mosegamanye 2018 Kgatišo 2

## Celebrating the life of an icon



*"I seem to arrive more firmly at the conclusion that my own life struggle has had meaning only because, dimly and perhaps incoherently, it has sought to achieve the supreme objective of ensuring that each, without regard to race, colour, gender or social status, could have the possibility to reach for the skies."*

Nelson Mandela

“  
100  
Nelson Mandela  
Centenary  
2018  
Be the Legacy



**NHI a leap to improved health care**

Page 6



**Textile designer taking African craft to the world**

Page 8



**ALSO AVAILABLE ON:**



**@VukuzenzeleNews**

**f Vuk'uzenzele**

Websites: [www.gcis.gov.za](http://www.gcis.gov.za)

[www.vukuzenzele.gov.za](http://www.vukuzenzele.gov.za)

E-mail: [vukuzenzele@gcis.gov.za](mailto:vukuzenzele@gcis.gov.za)

Tel: (+27) 12 473 0353

**Free Copy**

# Ge bophelo bo o fa swiri, e diriše go tša bolemiši

**LENANEO LA THEKGO** le Tlhabollo ya Balemisi le thuša ditšhaba le batho ba go kgethollwa kudu baholwa ba Photošo ya tša Naga.

## Amukelani Chauke

**K**goro ya tša Temo ya Kapa Bodikela e sepetša lenaneo la go thuša balemi ba baswa le ba kgale ka mokgwa wa thekgo go thoma ka letšatši la mathomo – ge ba hloka thušo ya tšelete – go fihlela ba kgona go ikemela go tša tšelete.

Lenaneo la Thekgo le Tlhabollo ya Balemisi le thušitše baswa ba go swana le Wayne Mansfield (33) wa kua Paarl, yo a thomilego ka go rekišetša malome wa gagwe bjalo ka morekiši wa mmileng Mmarakeng wa Motse Kapa ge a be a sa tse-na sekolo gomme a feletša a rekišetša dinagantle diswiri tše a di lemago seripeng sa naga se a se hirištšego.

Mengwaga ye 10 ya go feta ge a be a thoma kgwebo a na le mengwaga ye 23, Mansfield o lebogile monyetla wa go šoma polaseng ye a bego a hwetša diswiri go yona gore a di rekiše. Nakong yeo o be a se na kgahlego go tša bolemiši.

Efela, morago ga mengwaga ye mmalwa, o fetotše mo-



**Moswa wa molemiši Wayne Mansfield (33) wa kua Paarl yo a thomilego a šomela malome wa gagwe bjalo ka morekiši wa mebileng Mmarakeng wa Motse Kapa ka ge a be a sa tsena sekolo ga bjale o rekišetša dinagantle diswiri tša go tšwa seripeng sa naga yeo a e hirištšego.**

nagano wa gagwe ge a lemo-ga nyakego ye e oketsegile-go ya mmaraka wa diswiri.

“Ke lemogile gape gore balemiši ba dira tše di dirwago ke barekiši ba mebileng – ba be ba paka ditšweletšwa tša bona ba di rekiša mmarakeng wa Motse Kapa. Ke bile ka lemoga gore rena barekiši ba mebileng re kgauswi le go hloka mmara-ka,” a realo.

Ka 2013, molemiši wa sele-gae o ile a dumela go tlhahla Mansfield le go mo hirišetša

naga ya dihektara tše 12. O be a mo tsentšhetša le senošetši seo se thušitšego Mansfield gore a kgone go lema.

Ka 2015, o kgonne go re-kišetša dinagantle ditone tše 31 tša diswiri gomme, palo ye ya golela godimo go di-tone tše 168 ka 2016.

Ditebogo go dikeletšo le thušo ya Lenaneo la Thekgo le Tlhabollo ya Balemisi ka ge di dirile gore a hwetše thušo ya tšelete ya Lenaneo la Thekgo ya tša Temo la go Phethega (CASP) ka 2015,

o kgonne go thoma gomme a tšwelela bjalo ka molemiši.

## Kago ya bokgoni balemišing

Lenaneo la Thekgo le Tlhabollo ya Balemisi le ikemišeditše go aga bokgoni bja setšhaba le batho ba go kgethollwa go ya ka histori, kudu baholwa ba Photošo ya tša Naga. Le thuša balemiši ba baswa, ba ditšweletšwa tša go lekana lapa fela, ba go itšhomela le ba go dira kgwebo.

Mosepediši wa Protšeke ya Ditirole tša Thekgo ya Tlhabollo ya tša Temo Kgorong ya tša Temo Kapa Bodikela Shaheed Martin o rile lenaneo le thušitše balemiši gore ba iphediše.

“Re thuša balemiši go thoma mathomong. Se se ra gore re ba thuša ka tshepedišo ya kgope-lo ya tšelete ya go tšwa mmušong gomme ge e dumelatšwe, re ba thuša ka phethagatšo le tšweletšo,” o boletše bjalo.

O hlalošitše gore kgoro e di-riša mokgwa wa ditirelo ka moka

ka go neelana ka ditirelo tša thekgo tša temo ka botla-lo, go akaretšwa le thekgo ya mananeokgoparara.

“Re na le boraekonomi gomme bona ba tla fa balemiši phihlelelo ya memaraka ge ba gatetše pele.” A realo. **V**

**Ge o le molemiši wa go itšhomela goba wa go dira kgwebo o ka ikgokaganya nomorong ya 021 808 5111 go hwetša tshedimošo ka botlalo ka ga Lenaneo la Thekgo le Tlhabollo ya Balemisi.**



## Young female farmer leads in YAFF awards

### Keamogetse Kgomanyane

**B**eing born with a dis-ability did not stop Landiswa Diniso from achieving her dream of being a farmer. In fact, it en-couraged her to work harder.

The 28-year-old is the owner of Landiswa Diniso Livestock Enterprise in Burgersdorp in the northern part of the Eastern Cape.

She walked away with the Special Ministerial Award for a young entrepreneur living with a disability at the recently held 2018 Youth in Agriculture, Forestry and Fisheries (YAFF) awards.

Diniso was born with a dis-ability in her left leg and has to wear a brace for support. However, she has not allowed

her disability to limit her.

As a young woman who grew up on a farm and later moved to a township in the Eastern Cape, Diniso said her journey into farming started over three years ago when her uncle gave her a calf.

She kept her calf in a grazing area and in 2015 the same animal which was now a cow had a calf. This inspired the farmer to continue in the farming business and she approached the Department of Rural Development and Agrarian Reform for support. She received animal feed and goats to start her business.

Today, the enterprise has grown to include a herd of 10 cattle, seven goats, eight pigs and a small patch where Diniso plants vegetables for the house-

hold and sells the surplus to the local community. This has become a means of livelihood for Diniso and her family.

She wishes to become a suc-cessful livestock farmer in the future and become an inspiration to the younger generation.

With the prize money of R50 000 she said it would help her start her goals. “The prize money will really assist my business. I believe farming is important because it creates job opportunities for unemployed youth,” said Diniso.

Speaking at the awards cer-monial, the Minister for Agri-culture, Forestry and Fisheries, Senzeni Zokwana, said the nominees and recipients of the YAFF awards were proof that the youth is interested in the agriculture sector.



**Landiswa Diniso working hard to grow her farming business.**

# NHI tsela ya hlokomoelo ya maphelo ya go kaonafala

**LEANOTLHABOLLO LA BOSET HABA** (NDP) le laetša gore khwalithi ye mpe ya hlokomoelo ya maphelo le ditshenyagalelo tša bjale tša hlokomoelo ya maphelo ya poraebete di swanetše go šetšwa.



Tona ya tša Maphelo, Ngaka Aaron Motsoaledi o re Molaokakanywa wa Inšorentshe ya Maphelo ya Bosetšaba (NHI) o tlo hlabolla khwalithi ya hlokomoelo ya maphe- lo Afrika Borwa.

Motsoaledi o be a efa pego phatlalatša ge a be a bula Molaokakanywaphetošo wa NHI le Molaokakanywa-

phetošo wa Disekimo tša Kalafo.

Melaokakanywa e tlo buka tsela ya phihlelelo ya hlokomoelo ya maphelo ka NHI.

Molaokakanywa ke mohuta wa kakanywa ya Molao. Melaokakanywa ye mentši e dirwa ke kgoro ya mmušo ka taelo ya maleba ya Tona ya kgoro yeo. Molaokaka-

nywa o swanetše go dumelawa ke Kabinete pele o romelawa Palamenteng.

Tsebišo ya Melaokakanywa ye mebedi ye e ra gore Afrika Borwa e kgauswi le go fihlelela hlokomoelo ya maphelo ya lefase gomme go ra gore NHI e tlo ba molao kgauswinyana.

NHI ke thušo ya tšelete ya go kgonthiša gore badudi

ba Afrika Borwa ka moka ba hwetša hlokomoelo ya maphe- lo ya bohlokwa go sa ye le maemo a bona a mošomo le go kgoni go lefa sekhwameng.

Motsoaledi o rile kgoro ya tša maphelo e kwešwa bohloko ke go lemoga gore batho ba bangwe ba dumela gore pele go bolelwa ka NHI, go hlokega gore go lokišwe maemo a go fokola a hlokomoelo ya maphelo a setšhaba.

O rile mmušo o bona mathata a khwalithi ye mpe le hlokego ya phethagalo go tša hlokomoelo ya maphelo a setšhaba.

Motsoaledi o boletše gore NDPe laeditše gabotse gore go phethagatšwa NHI, khwalithi ye mpe ya hlokomoelo ya maphelo le ditshenyagalelo tša bjale tša hlokomoelo ya maphelo ya poraebete di swanetše go šetšwa.

Ge go ngangišanwa ka diphetošo tša Melaokakanywa, kgoro e tlo phethagatša diprotšeke tše nne tša NHI gomme di tlo akaretša maphelo a tša dikolo, maphelo a tša monagano, maphelo a tša basadi ba go ima ba dimpa tša mathata maokelong a go amega kudu a 22 gammogo le maphelo a tša kankere, go lebeletšwe kudu go thuša profense ya Gauteng le KwaZulu-Natal, mola

go sa lebalwe diprofense tše dingwe.

Motsoaledi o boletše gape gore badudi ba bantši ga ba kgone go lefa ditshenyagalelo tša hlokomoelo ya maphe- lo a poraebete, gomme Molaodimogolo wa tša Toka wa maloba Sandile Ngcobo o thwetšwe ke Khomišene ya Phadišano go nyakišiša ditshenyagalelo tša hlokomoelo ya maphelo a poraebete.

"Diphetošo tše re di tsebišago go lebeletšwe gore di tlo thuša balwetši ba go ba le mathata a tšelete," o boletše bjalo.

Motsoaledi o boletše gore phetošo ya mathomo go Molaokakanywa e tlo kgotšha go fetšiša ditefišo tša pele ga tirelo.

Ditefišo tša pele ga tirelo di ra gore sekimo se lefa karolo ya tšupamolato yeo moabatrelo – bookelo goba ngaka ya poraebete – e lefišago molwetši. Tšelete ye nngwe e swanetše go lefiwa ke molwetši go tšwa potleng ya gagwe.

**Naa o be o tseba?**

**Kgoro e feditše goba e feleletša go aga le go tlhakiša dikliniki tše 701 gomme e dirišitše R40 pilione e lokisetša NHI.**

# Plans to drastically change TB treatment

**THE INTRODUCTION** of Bedaquiline has earned South Africa the top spot as the first country in the world to dispense this type of treatment.

**P**atients with Multi-drug Resistant Tuberculosis (MDR-TB) will now be able to receive life changing treatment as the Department of Health begins its roll-out of Bedaquiline.

According to the department's drug resistant TB director, Norbert Ndjeka Bedaquiline will replace the old regimen, which makes use of injections to administer MDR-TB treatment.

"This means that for the first time, an injection-free

regimen will be recommended for all patients with Rifampicin Resistant Tuberculosis in South Africa. Additionally, patients with MDR-TB will now also receive Bedaquiline as part of a more patient friendly short regimen, which is expected to improve adherence and ensure success," he said.

The introduction of Bedaquiline has earned South Africa the top spot as the first country in the world to dispense this type of treatment.

The department says Be-

daquiline has been hailed for its effective treatment and short turnaround time.

"Treating patients with drug resistant TB was difficult with old medicines, which had many negative side effects and over long periods often up to 24 months."

In addition, the treatment is revered for reducing the number of deaths and having fewer side effects in comparison to its injectable counterpart, which resulted in hearing loss for many MDR-TB patients.



The department began the roll-out of Bedaquiline across the country in July.

"We started the roll-out with facilities that are ready to implement. This will be done in a phase by phase approach. We will then assist

and capacitate those provinces that need assistance," said Ndjeka.

It is anticipated that roll-out across the country will be concluded between the next three to six months.

[www.sanews.gov.za](http://www.sanews.gov.za)